

SA's Leading Past Year

Exam Paper Portal

STUDY

You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

## NATIONAL SENIOR CERTIFICATE

KEREITE YA 12

SESOTHO PUO YA TLATSETSO YA PELE (FAL)

PAMPIRI YA BORARO (P3)

PUDUNGWANA 2016

MATSHWAO: 100

NAKO: Dihora tse 2½

Pampiri ena e na le maqephe a 6.

**DITAELO HO MOHLAHLAHOBUWA**

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO TSE THARO, e leng:  

KAROLO YA A: Moqoqo	(50)
KAROLO YA B: Ditema tsa kgokahano tse telele	(30)
KAROLO YA C: Ditema tsa kgokahano tse kgutshwane	(20)
2. Araba potso E LE NNGWE KAROLONG E NNGWE le E NNGWE.
3. Araba dipotso TSOHLE ka Sesotho.
4. Qala KAROLO E NNGWE le E NNGWE leqepheng LE LETJHA.
5. Karolong e nngwe le e nngwe o tlameha ho etsa moralo wa ho ngola (ka ho iketsetsa mmapa wa monahano/daekramo/tjhate/lenane la dintlha tseo o tla ngola ka tsona). Boela o lekole botjha mosebetsi wa hao o be o lokise diphoso. Moralo wa hao o tle/hlahe PELE ho tema e nngwe le e nngwe.
6. Mekgwaritso yohle e totobatswe hantle hore ke mekgwaritso ka ho habahanya/seha mola ho tloha hodimo ho ya tlase ntle le nehelano e tlo tshwauwa.
7. O eletswa ho sebedisa nako ya hao tjena:  


KAROLO YA A: Metsotso e 80	
KAROLO YA B: Metsotso e 40	
KAROLO YA C: Metsotso e 30	
8. Nomora dikarabo tsa hao feela jwalo ka ha dipotso di nomorilwe pampiring ya dipotso.
9. Ngola sehlooho se loketseng potso eo o e kgethileng.
10. Sehlooho se se ke sa balellwa ha ho balwa palo ya mantswe.
11. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

**KAROLO YA A: MOQOQO****POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho SE LE SENG, mme o ngole moqoqo wa bolelele ba mantswe a 250 ho isa ho a 300. Ha o kgethile ho ngola ka setshwantsho, o nehe moqoqo wa hao sehlooho. Hopola ho etsa moralo. Boela o lekole moqoqo wa hao botjha o be o o hlaole diphoso.

- 1.1 Ngola moqoqo o fellang ka mantswe ana, 'Ha ke re phapa, ka fumana hore athe ke ne ke lora.' [50]
- 1.2 Ho fetofetoha ha boemo ba lehodimo ho re thatafalleteditse bophelo. [50]
- 1.3 Ruri dithethefatsi tsa tla tsa ntshenyetsa bophelo/nako. [50]
- 1.4 Tjhelete ya letlole la bana e lokile hape ha e a loka. [50]
- 1.5 Lefapha la Toka le fa dinokwane kotlo e bobebe. Na o dumellana le see? [50]
- 1.6 Sheba setshwantsho, mme o qoqe ka seo setshwantsho se se qholotsang maikutlong a hao. Neha moqoqo wa hao sehlooho.

1.6.1



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa <http://www.google.co.za>]

[50]

1.6.2



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa <http://www.google.co.za>]

[50]

1.6.3



[Se qotsitse le ho lokiswa ho tswa <http://m.theglobeandmail.com>]

[50]

**MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A:**

**50**

**KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE TELELE****POTSO YA 2**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 120 ho isa ho a 150. Hopola ho etsa moralo. Boela o lekole tema ya hao botjha o be o e hlaole diphoso.

**2.1 LENGOLO**

Ngola lengolo le yang koranteng, leo o hlokomedisang setjhaba ka lona bohlokwa ba ho baballa metsi.

**[30]****2.2 OBITJHUARI**

Moithutimmoho le wena o hlokahtse kotsing ya koloi. Ba habo ba o kopile ho ngola ka tsa bophelo ba hae. Ngola obitjhuari eo ya hae.

**[30]****2.3 RAPOROTO**

O ne o le tseleng e yang toropong ha o tla bona makoloi a thulana. Ngola raporoto e yang sepoleseng.

**[30]****2.4 INTHAVIU**

Sekolong sa hao ho na le mosuwe ya ikarabellang ka ho eletsa baithuti mabapi le kgetho ya makala ao ba ka a latelang. Ngola inthaviu moo o etsang dipatlisiso ho yena.

**[30]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B: 30**

**KAROLO YA C: DITEMA TSA KGOKAHANO TSE KGUTSHWANE****POTSO YA 3**

Kgetha mme o ngole tema E LE NNGWE ya bolelele ba mantswe a 80 ho isa ho a 100. Hopola ho etsa moralo. Boela o lekole tema ya hao botjha o be o e hlaole diphoso.

**3.1 KARETE YA MEMO**

Nako ya ditlhahlobo e se e atametse. Ngola memo e yang ho sebui se ikarabellang ho tsa boeletsisi a tlo kgothatsa baithutimmoho le wena.

**[20]****3.2 POSEKARETE**

Ke matsatsi a phomolo, ngolla malomao posekarete o mo qoqele kamoo le ntseng le a keteka kateng.

**[20]****3.3 DITAELO**

O fumane motswalle e motjha ya tswang China, o rata makwenya/diphaphatha feela ha a tsebe ho di etsa. Mo ngolle ditaello tseo a tla di latela ha a di etsa.

Tseo a tla di hloka motswakong:

- Kopi tse 4 tsa folouru
- Kopi tse 2 tsa metsi a fofo
- ½ ya kgabana ya letswai
- Tomoso
- ¼ ya kopi ya tswekere
- Botlolo e nyane ya oli

**[20]****MATSHWAO OHLE A KAROLO YA C:****20****MATSHWAO OHLE A PAMPIRI ENA:****100**